



CRNA GORA  
UPRAVA PRIHODA I CARINA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 1039854 / 002

U Podgorici, dana 02.08.2022.godine

Uprava prihoda i carina - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ, broj 355015 podnijetoj dana 01.08.2022. u 14:21:56, preko

Ime i prezime: DANILO RADULOVIĆ



## RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ - registarski broj 5 - 1039854, PIB 03444759 , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 06.06.2022.

Registruje se - upisuje se: Statut od 01.08.2022.

**Osnivač:**

Briše se: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE "NEKSAN" D.O.O. NIKŠIĆ  
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02131013 ,  
Udio: 100%

Registruje se - upisuje se: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT  
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 03443833  
Adresa: TRG MANGOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4  
Udio: 100%

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 01.08.2022 u 14:21:56 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću NOBLEWOOD ADRIATIC DOO.

*Pneumatski*

*03.08.2022*

*[Signature]*

*Ana Golebović*

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).




Sam. savjetnik I

Dragan Filipović

**Pravna pouka:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



**CRNA GORA**

UPRAVA PRIHODA I CARINA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

U Podgorici, dana 2.8.2022

**OGLAS  
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 02.08.2022, pod registarskim brojem 5-1039854/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ. Ugovorom i Statuto od 01.08.2022. godine vrši se promjena osnivača. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica  
Sanja Bojanić



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 0083651 / 019

Datum registracije: 12.08.2002.

PIB: 02131013

Datum promjene podataka: 21.01.2022.

### DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE "NEKSAN" D.O.O. NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /019

Skraćeni naziv: NEKSAN  
Telefon: +38240247047  
eMail: neksan@t-com.me  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 23.02.1999.  
Datum donošenja Statuta: 07.08.2002. Datum promjene Statuta: 20.12.2021.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: UL.VUKA KARADŽIĆA BB, NIKŠIĆ  
Adresa za prijem službene pošte: UL.VUKA KARADŽIĆA BB, NIKŠIĆ  
Adresa sjedišta: UL.VUKA KARADŽIĆA BB, NIKŠIĆ  
Pretežna djelatnost: 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada  
Osvajanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 1.728.241,68Euro (Novčani 1.728.241,68Euro, nenovčani Euro )  
Stari registarski broj: 50264463/004

#### OSNIVAČI:

MIODRAG DAVIDOVIĆ

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

**LICA U DRUŠTVU:**

**BRANKO RUDOVIĆ**

Ostalo: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**Izdato:** 01.08.2022 godine u 14:35h

**MP**

**Načelnica**

**Sanja Bojanić**



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Registarski broj 5 - 1039854 / 001

Datum registracije: 07.06.2022.

PIB/Carinski broj: 03444759

### "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: NOBLEWOOD ADRIATIC DOO  
Telefon: +38240246875  
eMail: neksan@t-com.me  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 06.06.2022.  
Datum donošenja Statuta: ~~06.06.2022.~~ 01.08.2022g.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ  
Adresa za prijem službene pošte: VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ  
Adresa sjedišta: VUKA KARADŽIĆA BB NIKŠIĆ  
Pretežna djelatnost: 1101 Destilacija, precišćavanje i miješanje pića  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 7.809.005,00Euro (Novčani 1,00Euro, nenovčani 7.809.004,00Euro)

OSNIVAČI:

~~DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE  
"NEKSAN" D.O.O. NIKŠIĆ 02131013~~

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: UL.VUKA KARADŽIĆA BB, NIKŠIĆ

**LICA U DRUŠTVU:**

**PETR MILKIN**

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno ( Do 1000 eura )


Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**Izdato:** 01.08.2022 godine u 14:28h

**MP**

**Načelnica**

**Sanja Bojanić**



CRNA GORA  
UPRAVA PRIHODA I CARINA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 355015

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je **DANILO RADULOVIĆ** dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - NOBLEWOOD ADRIATIC DOO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz NIKŠIĆ, registarski broj:51039854 sa sljedećim prilogima:

Statut društva

Odluka o izmjeni Statuta

Ugovor o prenosu udjela

Punomoćje

Obrazac

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Datum prijema dokumentacije: 1.8.2022. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Milan Zvicer Samostalni referent

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta [www.crps.me](http://www.crps.me) odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.



  
**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH  
SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA I CARINA**

Registarski broj 5 - 1039194 / 001

Datum registracije: 03.06.2022.

PIB/Carinski broj: 03443833

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBLEWOOD GROUP" TIVAT**

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: NOBLEWOOD GROUP DOO

Telefon: +38267067171

eMail: dsamardzic@pwconsult.me

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 30.05.2022.

Datum donošenja Statuta: 30.05.2022.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: TRG MANGOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT

Adresa za prijem službene pošte: TRG MANGOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT

Adresa sjedišta: TRG MANGOLIJA, ZGRADA 2B, STAN 4 TIVAT

Pretežna djelatnost: 7311 Djelatnost reklamnih agencija

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Strani

Upisani kapital: 30.000,00Euro (Novčani 30.000,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

**OSNIVAČI:**

**ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN**

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

**LICA U DRUŠTVU:**

---

**ALEXANDER ANATOLYEVICH MECHETIN**

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

---

**Izdato:** 01.08.2022 godine u 14:30h

**MP**

**Načelnica**

**Sanja Bojanić**

## CRPS

## Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE <sup>1</sup>									
Prijavu podnosi:		1.1. Zastupnik		<input checked="" type="checkbox"/>		1.2. Punomoćnik		1.3. Prokurista	
1.1.1. JMB <sup>2</sup> /ID lica				1.1.2. Država					
1.1.3. IME		David		1.1.4. PREZIME		Redundović			
1.1.5. Ulica i broj				1.1.6. Mjesto					
1.1.7. Opština				1.1.8. Država					
1.1.9. Telefon				1.1.10. e-mail:					
2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS									
2.1. Osnivanje		2.2. Promjena		2.3. Brisanje		2.4. Rezervacija naziva			
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA									
3.1. Registar poreskih obveznika				3.3. Carinski registar					
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost				3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede					
3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)				3.6. Registar stanovnika					
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE									
Oblik organizovanja									
<input checked="" type="checkbox"/>	DOO	PREDUZETNIK		AD	KD	DIO STRANOG DRUŠTVA		USTANOVA	OD
	NVO	ZADRUGA		KOOPERATIVA		INVESTICIONI FOND		PODRUŽNICA	OSTALO
4.1. Puni naziv društva		Noblewood Adriatic doo. Nikšić							
4.2. Skraćeni naziv		NOBLEWOOD ADRIATIC DOO.							
4.3. PIB:		03444759		4.4. Registarski broj:		51099854			
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv <sup>3</sup> / naziv podružnice									
4.6. Novi naziv društva:									
4.7. Broj rješenja CRPS-a za rezervisani naziv									
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA									
4.5.1. Ulica i broj:		Ulica Karamčića bb.							
4.5.2. Mjesto:		Nikšić		4.5.3. Opština:		Nikšić			
4.5.4. Država:		Crna Gora							
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE									
4.6.1. Ulica i broj:		Ulica Karamčića bb.							
4.6.2. Mjesto:		Nikšić		4.6.3. Opština:		Nikšić			
4.6.4. Država:		Crna Gora							
4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA									
4.7.1. Ulica i broj:		Ulica Karamčića bb.							
4.7.2. Mjesto:		Nikšić		4.7.3. Opština:		Nikšić			
4.7.4. Država:		Crna Gora							

<sup>1</sup>Obavezno za sveo blike privrednih subjekata<sup>2</sup>Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja<sup>3</sup>Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

**4.8. KONTAKI:**

4.8.1. Telefon/fax: +382

4.8.2. E-mail adresa:

4.8.3. web adresa:

**4.9. PRETEŽNA DJELATNOST<sup>4</sup>**

11 . 01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića

4.9.1. Nova pretežna djelatnost<sup>5</sup>:

**5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKAT<sup>6</sup>**

**NASTANAK**

Osnivanje	Spajanje
Podjela	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)	
5.2. Datum donošenja statuta	
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju	
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje	
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan	Datum Rješenja

**6. OBLIK SVOJINE**

Privatna	Zadružna
Dva ili više oblika svojine	Državna

**7. SPOLINO-TRGOVINSKI PROMET:**

Da	Ne
----	----

**8. KAPITAL**

**8.1. Porijeklo kapitala**

Domaći	Strani	Mješoviti
--------	--------	-----------

**8.2. Podaci o osnovnom kapitalu**

8.2.1. Osnivački kapital		8.2.2. Povećanje		8.2.3. Smanjenje	
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene		
Ukupno(novčani + nenovčani)	€	€	€	€	€
novčani – iznos	€	€	€	€	€
nenovčani – iznos	€	€	€	€	€


Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.


JMB/br.pasoša:

Datum: 01.08.2012.

*[Signature]*  
Potpis podnosioca prijave

<sup>4</sup>Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a  
<sup>5</sup> Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost  
<sup>6</sup>Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanovi zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje	Promjena	Prestanak	
9.1. MB / JMB:				* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša * za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME		NOBLEWOOD GROUP TIVAT D.O.O.		PREZIME		
9.3 Pol		<input type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	9.4. Datum rođenja		
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj				Državljanstvo	(samo za strane državljane)	
9.5.2. Opština				Mjesto:		
9.5.3 Država				*Zanimanje	( za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzm. odbora)	
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
<input checked="" type="checkbox"/>	Osnivač			Izvršni direktor		
<input type="checkbox"/>	Član DOO			Direktor		
<input type="checkbox"/>	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
<input type="checkbox"/>	Komanditor			Član nadzornog odbora		
<input type="checkbox"/>	Komplementar			Član odbora direktora		
<input type="checkbox"/>	Zadrukar			Član upravnog odbora		
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
<input type="checkbox"/>	Poslovođa			Sekretar društva		
<input type="checkbox"/>	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik		
<input type="checkbox"/>	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
<input type="checkbox"/>	Likvidator			Lice koje odgovara		
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)					%	
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input checked="" type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Članovima organa upravljanja	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Sekretarom društva	
					Direktorom društva	
Saglasnost sa imenovanjem						
Potpis						
Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.						
<div style="border: 1px solid red; width: 200px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>						
Datum: 01.08.2022			 Potpis podnosioca prijave			

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	X	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME		NEKSAN DOO. NIKŠIĆ		PREZIME		
9.3 Pol		<input type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski	9.4. Datum rođenja		
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj		Ulica Kopačevića bb		*Državljanstvo	(samo za strane državljane)	
9.5.2. Opština				Mjesto:		
9.5.3 Država				*Zanimanje	( za članove upravnog odbora,,odbora direktora i nadzrn.odbora)	
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
<input checked="" type="checkbox"/>	Osnivač			Izvršni direktor		
<input type="checkbox"/>	Član DOO			Direktor		
<input type="checkbox"/>	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
<input type="checkbox"/>	Komanditor			Član nadzornog odbora		
<input type="checkbox"/>	Komplementar			Član odbora direktora		
<input type="checkbox"/>	Zadrukar			Član upravnog odbora		
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
<input type="checkbox"/>	Poslovođa			Sekretar društva		
<input type="checkbox"/>	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik		
<input type="checkbox"/>	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
<input type="checkbox"/>	Likvidator			Lice koje odgovara		
<input type="checkbox"/>	Drugo (* upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO						%
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)						
10.2. Ovlašćenja u prometu		<input checked="" type="checkbox"/>	Neograničena	<input type="checkbox"/>	Ograničena	
						*Unijeti opis ograničenja
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
					*Upisati sa kim, ako je kolektivno	Sekretarom društva
						Direktorom društva
						**Upisati ako je drugačije od ponuđenog
Saglasnost sa imenovanjem						
						Potpis
Ja izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.						
JMB/br.pasoša:						
Datum: 01.08.2022		 Potpis podnosioca prijave				

<b>11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA</b>			
	Izvršni direktor		Nadzorni odbor
	Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština duštva
	Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD			
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD			


<b>12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)</b>	
12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 Registarski broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

<b>13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)</b>	
MB društva:	
Naziv društva:	

<b>14 FINANSIJSKA DOKUMENTA</b>			
	Bilans uspjeha		Bilans stanja
	Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)		
	Godina dokumenta		
	Drugo		

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

Datum: 01.08.2022

  
Potpis podnosioca prijave

**15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori**

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

DA

NE

15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB)

---


15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

DA


NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i PIB)

---

  
\_\_\_\_\_  
potpis



<b>16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA</b>			
Način prestanka			
<input type="checkbox"/>	Likvidacija	<input type="checkbox"/>	Brisanje
<b>16.1. LIKVIDACIJA<sup>7</sup></b>			
16.1.1 Vrsta likvidacije			
<input type="checkbox"/>	Dobrovoljna likvidacija	<input type="checkbox"/>	Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku
16.1.2. Sa imovinom			
<input type="checkbox"/>	DA	<input type="checkbox"/>	NE
16.1.3. Datum pokretanja postupka			
16.1.4. Datum odluke			
<b>17. BRISANJE<sup>8</sup></b>			
17.1.1. Razlog prestanka			
<input type="checkbox"/>	Spajanjem	<input type="checkbox"/>	Podjelom
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Na sopstveni zahtjev
17.1.2. Datum prestanka / odluke			
17.1.3. Naziv donosioca rješenja			
17.1.4. Broj rješenja			
17.1.5. Datum rješenja			
<p><i>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</i></p>			
<div style="border: 1px solid red; height: 30px; width: 100%;"></div>			
JMB/br.pasoša:			
Datum: <u>01.08.2022</u>			
			 Potpis podnosioca prijave

<sup>7</sup> Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija

<sup>8</sup> Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje

Na osnovu člana 271. i člana 298. stav 2. tačka 1), a u vezi sa članovima 108. i 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/2020 i 146/2021; u daljem tekstu: „*Zakon*“), te Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću UZZ br. 362/2022 od 06. juna 2022. godine, a kojom je osnovano privredno društvo „*Noblewood Adriatic*“ DOO Nikšić društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora, registracioni broj: 51039854 (u daljem tekstu: „*Društvo*“), privredno društvo **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mangolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 (u daljem tekstu: „*Član*“), koji je jedini vlasnik i član Društva doneo je dana 01. avgusta 2022. godine:

**ODLUKU**  
**O IZMENI STATUTA DRUŠTVA**  
od 06. juna 2022. godine  
(u daljem tekstu: „*Odluka*“)

- A. Ovom Odlukom u potpunosti se zamenjuje trenutno važeći Statut Društva od 06. juna 2022. godine novim Statutom Društva od 01. avgusta 2022. godine (u daljem tekstu: „*Novi Statut Društva*“).
- B. Novi Statut Društva nalazi se u Prilogu 1 uz ovu Odluku.
- C. Ova Odluka, zajedno sa Novim Statutom Društva, će se registrovati kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, u zakonskom roku.

Pursuant to the Article 271 and Article 298 paragraph 2 item 1) and in relation to the Articles 108 and 267 of the Company Law (“Official Gazette of MNE” nos. 65/2020 and 146/2021; hereinafter: the “*Law*”) and Decision on Incorporation of a Limited Liability Company UZZ no. 362/2022 dated 06 June 2022 od the company “*Noblewood Adriatic*” DOO Nikšić a limited liability company with its registered seat at address Vuka Karadžića bb, Nikšić, Montenegro, registration number: 51039854 (the “*Company*”), company **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (hereinafter: the “*Shareholder*”), as the sole owner and shareholder of the Company on 01 August 2022 issued:

**DECISION**  
**ON AMENDMENT OF THE**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION OF**  
**THE COMPANY**  
dated 06 June 2022  
(hereinafter: the “*Decision*”)

- A. By this Decision the currently applicable Articles of Association of the Company, dated 06 June 2022, is hereby entirely replaced with the new Articles of Association of the Company, dated 01 August 2022 (hereinafter: the “*New AoA*”).
- B. The New AoA of the Company is provided in Appendix 1 to this Decision.
- C. This Decision, together with the New AoA of the Company, will be registered with the Central Registry of Business Entities of Montenegro, within the mandatory prescribed terms.


D. Ova Odluka je doneta u 3 (tri) identična primerka.


D. This Decision is issued in 3 (three) identical copies.

E. Ova Odluka proizvodi dejstvo od dana potpisivanja od strane jedinog Člana Društva.

E. This Decision shall be applicable as of the moment of signing by the sole Shareholder of the Company.

**Za Člana Društva / For the Shareholder of the Company**  
**Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**

  
Alexander Anatolyevich Mečetin,  
izvršni direktor / executive director



**Prilog 1 – Tekst Novog Statuta Društva / Appendix 1 – Text of the New AoA of the Company.**

**„NOBLEWOOD ADRIATIC“**  
**DOO NIKŠIĆ**

**„NOBLEWOOD ADRIATIC“**  
**DOO NIKŠIĆ**

**STATUT**

**Articles of Association**

Nikšić, 01. avgust 2022. godine

Niksic, 01 August 2022

Na osnovu člana 271. i člana 298. stav 2. tačka 1), a u vezi sa članovima 108. i 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/2020 i 146/2021; u daljem tekstu: „Zakon“), te Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću UZZ br. 362/2022 od 06. juna 2022. godine, privredno društvo **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mangolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 (u daljem tekstu: „Član“) doneo je dana 01. avgusta 2022. godine:

## STATUT

### “NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ

#### Uvodne odredbe

##### Član 1.

Ovim Statutom stavlja se van snage i u potpunosti zamenjuje Statut društva od dana 06. juna 2022. godine.

##### Član 2.

Ovim Statutom, a u skladu sa članom 271. Zakona, uređuju se pitanja od značaja za rad društva i to:

- naziv Društva
- sjedište Društva
- sjedište i adresa za prijem službene pošte
- oblik obavljanja privredne djelatnosti
- pečat i štambilj Društva
- pretežna i druge djelatnosti Društva
- iznos osnovnog kapitala
- uslovi i način imenovanja Izvršnog direktora
- zastupanje i upravljanje Društvom
- način promjene iznosa osnovnog kapitala
- postupak za izmjene i dopune Statuta
- druga pitanja od značaja za rad Društva

#### Naziv i sjedište Društva

##### Član 3.

Društvo posluje pod nazivom: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ** (u daljem tekstu: „Društvo“).

Skraćeni naziv Društva je: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO.**

Pursuant to the Article 271 and Article 298 paragraph 2 item 1) and in relation to the Articles 108 and 267 of the Company Law (“Official Gazette of MNE” nos. 65/2020 and 146/2021; hereinafter: the “Law”) and Decision on Incorporation of a Limited Liability Company UZZ no. 362/2022 dated 06 June 2022, company **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (hereinafter: the “Shareholder”) on 01 August 2022 issued:

## ARTICLES OF ASSOCIATION

### “NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ

#### Introductory Provisions

##### Article 1

By this Articles of Association (“AoA”) the Articles of Association dated 06 June 2022 is hereby entirely replaced.

##### Articles 2

By this AoA, pursuant to the Article 271 of the Law, the following issues related to the activities of the company are regulated:

- name of the Company;
- registered seat of the Company;
- registered address and address for receipt of mails;
- corporate form;
- seal and stamp of the Company;
- prevailing and other business activities of the Company;
- amount of basic share capital;
- conditions and manner for appointment of the Executive director;
- representation and management of the Company;
- manner of changing basic share capital;
- procedure for amendment of the AoA;
- other issues related the Company.

#### Name and Registered Seat of the Company

##### Article 3

Company operates under business name: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO NIKŠIĆ** (hereinafter: the “Company”).

Abbreviated business name of the Company is: **“NOBLEWOOD ADRIATIC” DOO.**

#### Član 4.

Sjedište Društva i adresa za prijem službene pošte je u ulici: **Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora.**

Adresa za prijem elektronske pošte je: [dsamardzic@pwconsult.me](mailto:dsamardzic@pwconsult.me).

Kontakt telefon Društva je: +382 67 067 171.

Član odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Društva.

#### Oblik obavljanja privredne djelatnosti

#### Član 5.

Društvo je osnovano u formi **jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću.**

Društvo je osnovano na **neodređeno vrijeme.**

#### Pečat i štambilj

#### Član 6.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, sa ispisanim tekstom punog naziva Društva i imenom na sredini.

#### Član 7.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika sa skraćenim nazivom Društva.

#### Iznos osnovnog kapitala

#### Član 8.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi **7.809.005 EUR (slovima: sedam miliona osam stotina devet hiljada i pet evra)**, i sastoji se iz:

- novčanog kapitala u ukupnom iznosu 1 EUR (slovima: jedan evro), i
- nenovčanog kapitala u ukupnom iznosu 7.809.004 EUR (slovima: sedam miliona osam stotina devet hiljada i četiri evra).

Nenovčani kapital se sastoji iz sledećih pokretnih i nepokretnih stvari:

#### Article 4

Registered seat of the Company and address for receipt of mails is: **Vuka Karadzica bb, Niskic, Montenegro.**

Address for receipt of emails is: [dsamardzic@pwconsult.me](mailto:dsamardzic@pwconsult.me).

Contact phone of the Company is: +382 67 067 171.

The Shareholder decides on the change of business name and registered seat of the Company.

#### Corporate Form

#### Article 5

The Company is organized in the form of **single-shareholding limited liability company.**

The Company is incorporated for **indefinite term.**

#### Seal and Stamp

#### Article 6

The Company uses seal in its business activities.

The Company's seal is round shaped, with inscribed text of the full name of the Company and the name in the middle.

#### Article 7

Stamp of the Company is rectangular in shape with the abbreviated name of the Company.

#### Amount of Basic Share Capital

#### Article 8

Total basic share capital of the Company amounts to **EUR 7,809,005 (in letters: seven million eight hundred nine thousand and five euros)** and is comprised of:

- monetary capital in the total amount of EUR 1 (in letters: one euro), and
- In-kind capital in total amount of EUR 7,809,004 (in letters: seven million eight hundred nine thousand and four euros).

In-kind capital is comprised of the following movable and immovable assets:

- pokretne stvari – oprema određene u članu 4.1 (tačka 2) Odluke o osnivanju (ukupna vrednost 709.004 EUR; kao što je utvrđeno u Izveštaju o proceni sredstava od dana 01. juna 2022. godine od strane Igora Radojevića), i
- nepokretnosti označene u članu 4.1 (tačka 1) Odluke o osnivanju (ukupna vrednost 7.100.000 EUR; kao što je utvrđeno u Izveštaju o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti od dana 02. juna 2022. godine od strane Tamare Gredić.
- movable assets – equipment determined in the clause 4.1 (item 2) of the Decision on Incorporation (total value of EUR 709,004; as determined in the Report on Evaluation of Equipment dated 01 June 2022, prepared by Igor Radojevic), and
- Real properties determined in the clause 4.1 (item 1) of the Decision on Incorporation (total value of EUR 7,100,000; as determined in the Report of Evaluation of Market Value of Real Properties dated 02 June 2022, prepared by Tamara Gredic).

#### Član 9.

Osnovni kapital Društva, povećava se uplatom novih uloga postojećeg Člana ili člana koji pristupa Društvu, pretvaranjem rezervi i dobiti Društva u osnovni kapital, statusnim promjenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Član.

Na pitanja koja nijesu posebno uređena Statutom u pogledu osnovog kapitala i njegovog povećanja, primjenjivaće se pozitivni propisi Crne Gore.

Odluka o povećanju i iznosu povećanog osnovnog kapitala upisuje se u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: „CRPS“).

Povećanje osnovnog kapitala punovažno je od dana upisa u CRPS.

#### Član 10.

Osnovni kapital društva smanjuje se odlukom Člana, ali ne ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji je propisan Zakonom.

Osnovni kapital smanjuje se i u drugim slučajevima, na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom.

Odluka o smanjenju i iznosu umanjenog osnovnog kapitala upisuje se u nadležni registar.

#### Član 11.

Zavisno od poslovnih interesa i postizanja određenih ciljeva u određenim poslovnim aranžmanima može se izvršiti dopunska uplata sredstava.

#### Article 9

Basic share capital of the Company is increased by payment of new contributions by existing Shareholder or a shareholder accessing the Company, transforming reserves and profits of the Company into basic share capital, status changes that result in increase of basic share capital.

Decision on increase of basic share capital is issued by the Shareholder.

All issues not explicitly regulated by the AoA with respect to the basic share capital and its increase, shall be governed according to the applicable regulations in Montenegro.

Decision on increase of basic share capital and amount of increased capital is registered with the Central Registry of Business Entities (hereinafter: the “CRBE”).

Increase of basic share capital is effective as of the dated of registration with the CRBE.

#### Article 10

Basic share capital is decreased by decision of the Shareholder, but not below mandatory determined minimal basic share capital determined by the Law.

Basic share capital is decreased also in other situations in the manner and under conditions determined by the Law.

Decision on decrease of basic share capital is registered in the competent registry.

#### Article 11

Depending on business interests and the achievement of certain goals in certain business arrangements, additional payment of funds can be made.

Dopunska uplata ne uvećava ulog kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se mogu povratiti nakon isteka roka predviđenog u odluci za njihovu uplatu.

## Djelatnost Društva

### Član 12.

Pretežna djelatnost Društva je: **11.01 destilacija, prečišćavanje i miješanje pića.**

Ostale djelatnosti Društva su:

01.11 gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica; 01.13 gajejne povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka; 01.14 gajenje šećerne trske; 01.15 gajenje duvana; 01.19 gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka; 01.21 gajenje grožđa; 01.24 gajenje jabučastog i koštičavog voća, 01.25 gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća; 01.27 gajenje biljaka za pripremanje napitaka; 01.30 gajenje sadnog materijala; 01.41 uzgoj muznih krava; 01.42 uzgoj i drugih goveda i bivola; 01.43 uzgoj konja i drugih kopitara; 01.45 uzgoj ovaca i koza; 01.46 uzgoj svinja; 01.47 uzgoj živine; 01.50 mješovita poljoprivredna proizvodnja; 01.61 uslužne djelatnosti za gajenje usjeva i zasada; 01.63 aktivnosti poslije žetve, 02.10 gajenje šuma i sotala šumarske djelatnosti; 02.20 sječa drveća; 02.30 sakupljanje šumskih plodova, osim drveta; 02.40 uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom; 05.10 vađenje kamenog uglja; 05.20 vađenje mrkog uglja i lignita; 06.10 vađenje sirove nafte; 06.20 vađenje prirodnog gasa; 07.10 vađenje ruda gvožđa; 07.29 vađenje ostalih ruda obojenih metala; 08.11 vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, sirovog gipsa, krede i škriljica; 08.12 vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina; 08.93 vađenje soli; 08.99 ostalo vađenje ruda i kamena; 09.10 uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa; 09.90 uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem osatlih ruda i kamena; 10.11 prerada i konzervisanje mesa; 10.12 prerada i konzervisanje živinskog mesa; 10.13 proizvodnja mesnih prerađevina; 10.20 prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca; 10.31 prerada i konzervisanje krompira; 10.32 proizvodnja sokova od voća i povrća; 10.39 ostala prerada i konzervisanje voće i povrće; 10.41 proizvodnja ulja i masti, 10.42 proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti; 10.51 prerada mlijeka i proizvodnja sireva; 10.52 proizvodnja sladoleda, 10.61 proizvodnja mlinskih proizvoda; 10.62 proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 10.71 proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača; 10.72 proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva

Additional payment does not increase basic share capital as well as shareholder's contribution.

Additional payments may be repaid upon expiry of the term determined in the decision for their payment.

## Business Activities of the Company

### Article 12

Prevailing business activity of the Company is: **11.01 distillation, purification and mixing of drinks.**

Other business activities of the Company are:

01.11 cultivation of grain (except rice), legumes and oilseeds; 01.13 growing vegetables, vegetables, root and tuberous plants; 01.14 sugar cane cultivation; 01.15 tobacco cultivation; 01.19 cultivation of other annual and biennial plants; 01.21 growing grapes; 01.24 cultivation of apple and stone fruit, 01.25 cultivation of other woody, bushy and stone fruits; 01.27 growing plants for the preparation of beverages; 01.30 growing planting material; 01.41 breeding of dairy cows; 01.42 breeding of other cattle and buffaloes; 01.43 breeding of horses and other ungulates; 01.45 sheep and goat breeding; 01.46 pig breeding; 01.47 poultry farming; 01.50 mixed agricultural production; 01.61 service activities for growing crops and plantations; 01.63 post-harvest activities, 02.10 forest cultivation and other forestry activities; 02.20 felling of trees; 02.30 collecting forest fruits, except wood; 02.40 service activities related to forestry; 05.10 extraction of hard coal; 05.20 extraction of brown coal and lignite; 06.10 extraction of crude oil; 06.20 extraction of natural gas; 07.10 iron ore extraction; 07.29 extraction of other non-ferrous metal ores; 08.11 extraction of building and decorative stone, limestone, raw gypsum, chalk and shale; 08.12 extraction of gravel, sand, clay and kaolin; 08.93 extraction of salt; 08.99 other extraction of ores and stones; 09.10 service activities related to the extraction of oil and natural gas; 09.90 service activities related to the extraction of other ores and stones; 10.11 processing and preservation of meat; 10.12 processing and preservation of poultry meat; 10.13 production of meat products; 10.20 processing and preservation of fish, crustaceans and molluscs; 10.31 processing and canning of potatoes; 10.32 production of fruit and vegetable juices; 10.39 other processing and canning of fruits and vegetables; 10.41 production of oils and fats, 10.42 production of margarine and similar edible fats; 10.51 milk processing and cheese production; 10.52 production of ice cream, 10.61 production of mill products; 10.62 production of starch and starch products; 10.71 production of bread, fresh pastries and cakes; 10.72 production of double-baked bread, biscuits, permanent pastries and cakes; 10.73



i kolača; 10.73 proizvodnja makarona, razanaca i sličnih proizvoda od brašna; 10.81 proizvodnja šećera; 10.82 proizvodnja kakao, čokolade i konditorskih proizvoda; 10.83 prerada čaja i kafe; 10.84 proizvodnja začina i drugih dodataka hrani; 10.85 proizvodnja gotovih jela; 10.86 proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane; 10.89 proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 11.01 destilacija, prečišćavanje i miješanje pića; 11.02 proizvodnja vina od grožđa; 11.03 proizvodnja pića i ostalih voćnih vina; 11.04 proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića; 11.05 proizvodnja piva; 11.06 proizvodnja slada; 11.07 proizvodnja osvježavajućih pića, mineralnih vode i ostale flaširane vode; 12.00 proizvodnja duvanskih proizvoda; 16.10 rezanje i obrada drveta; 16.21 proizvodnja fumira i ploča od drveta; 16.22 proizvodnja parketa; 16.23 proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata; 16.24 proizvodnja drvene ambalaže; 16.25 proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća; 17.11 proizvodnja vlakana celuloze; 17.12 proizvodnja papira i kartona; 17.21 proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona; 17.22 proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 17.23 proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira; 17.24 proizvodnja tapeta; 17.29 proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona; 18.11 štampanje novina; 18.12 ostalo štampanje; 18.13 usluge pripreme za štampu; 18.14 knjigovezačke i srodne usluge; 19.10 proizvodnja produkata koksovanja; 19.20 proizvodnja derivata nafte, 20.11 proizvodnja industrijskih gasova; 20.12 proizvodnja sredstava za spravljanje boja i pigmenata; 20.13 proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija; 20.14 proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija; 20.15 proizvodnja javeštačkih đubriva i azotnih jedinjenja; 20.16 proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima; 20.17 proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima; 20.20 proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu; 20.30 proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 20.41 proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; 20.42 proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 21.10 proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda; 21.20 proizvodnja farmaceutskih preparata; 22.11 proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila; 22.19 proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 22.21 proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike; 22.22 proizvodnja ambalaže od plastike; 22.23 proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo; 22.29 proizvodnja ostalih proizvoda od plastike; 23.11 proizvodnja ravnog stakla; 23.12 oblikovanje i obrada ravnog stakla; 23.13 proizvodnja šupljeg stakla; 23.14 proizvodnja staklenih vlakana; 23.19 proizvodnja

production of macaroni, pasta and similar flour products; 10.81 sugar production; 10.82 production of cocoa, chocolate and confectionery products; 10.83 tea and coffee processing; 10.84 production of spices and other food additives; 10.85 production of ready meals; 10.86 production of homogenized nutritional preparations and dietetic food; 10.89 production of other food products; 11.01 distillation, purification and mixing of beverages; 11.02 production of grape wine; 11.03 production of beverages and other fruit wines; 11.04 production of other non-distilled fermented beverages; 11.05 beer production; 11.06 malt production; 11.07 production of soft drinks, mineral water and other bottled water; 12.00 production of tobacco products; 16.10 cutting and processing of wood; 16.21 production of wood veneers and boards; 16.22 parquet production; 16.23 production of other building joinery and elements; 16.24 production of wooden packaging; 16.25 production of other products from wood, cork, straw and wicker; 17.11 production of cellulose fibers; 17.12 production of paper and cardboard; 17.21 production of corrugated paper and cardboard and packaging from paper and cardboard; 17.22 production of paper articles for personal and household use; 17.23 production of stationery made of paper; 17.24 wallpaper production; 17.29 manufacture of other paper and cardboard products; 18.11 newspaper printing; 18.12 other printing; 18.13 press preparation services; 18.14 bookbinding and related services; 19.10 production of coking products; 19.20 production of oil derivatives, 20.11 production of industrial gases; 20.12 production of dyes and pigments; 20.13 production of other basic inorganic chemicals; 20.14 production of other organic chemicals; 20.15 production of artificial fertilizers and nitrogen compounds; 20.16 production of plastics in primary forms; 20.17 production of synthetic rubber in primary forms; 20.20 production of pesticides and other chemicals for agriculture; 20.30 production of paints, varnishes and similar coatings, graphic paints and putties; 20.41 production of soaps and detergents, cleaning and polishing agents; 20.42 production of perfumes and toilet preparations; 21.10 production of basic pharmaceutical products; 21.20 production of pharmaceutical preparations; 22.11 production of tires for vehicles, retreading of tires for vehicles; 22.19 production of other rubber products; 22.21 production of plates, sheets, pipes and plastic sheets; 22.22 production of plastic packaging; 22.23 production of plastic items for construction; 22.29 manufacture of other plastic products; 23.11 production of flat glass; 23.12 shaping and processing of flat glass; 23.13 production of hollow glass; 23.14 glass fiber production; 23.19 production and processing of other glass, including technical glass products; 23.20 production of refractory products; 23.31 production of ceramic tiles and plates; 23.32 production of bricks, tiles and building products from

i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode; 23.20 proizvodnja vatrootalnih proizvoda; 23.31 proizvodnja keramičkih pločica i ploča; 23.32 proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline; 23.41 proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta; 23.42 proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda; 23.43 proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike; 23.44 proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike; 23.51 proizvodnja cementa; 23.52 proizvodnja kreča i gipsa; 23.61 proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo; 23.62 proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenih za građevinarstvo; 23.63 proizvodnja svježeg betona, 23.64 proizvodnja maltera; 23.65 proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima; 23.69 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa; 23.70 sječenje, oblikovanje i obrada kamena; 23.91 proizvodnja brusnih proizvoda; 23.99 proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala; 24.10 proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura; 24.20 proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka; 24.31 hladno valjanje šipki; 24.32 hladno valjanje plosnatih proizvoda; 24.33 hladno oblikovanje profila; 24.34 hladno vučenje žice; 24.41 proizvodnja plemenitih metala; 24.42 proizvodnja aluminijuma; 24.43 proizvodnja olova, cinka i kalaja; 24.44 proizvodnja bakra; 24.45 proizvodnja ostalih obojenih metala; 24.51 livenje gvožđa; 24.52 livenje čelika; 24.53 livenje lakih metala; 24.54 livenje ostalih obojenih metala; 25.11 proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija; 25.12 proizvodnja metalnih vrata i prozora; 25.21 proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 25.29 proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera; 25.30 proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 25.50 kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha; 25.61 obrada i prevlačenje metala; 25.62 mašinska obrada metala; 25.71 proizvodnja sječiva; 25.72 proizvodnja brava i okova; 25.73 proizvodnja alata; 25.91 proizvodnja čeličnih buradi i slične amblaže; 25.92 proizvodnja ambalaže od lakih metala; 25.93 proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga; 25.94 proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda; 25.99 proizvodnja metalnih proizvoda; 26.11 proizvodnja elektronskih elemenata; 26.12 proizvodnja štampanih elektronskih ploča; 26.20 proizvodnja kompjutera i periferne opreme; 26.30 proizvodnja i komunikacione opreme; 26.40 proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju; 26.51 proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; 26.52 proizvodnja satova; 26.60 proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme;

baked clay; 23.41 production of ceramic household items and decorative items; 23.42 production of sanitary ceramic products; 23.43 production of ceramic insulators and insulating accessories; 23.44 production of other technical ceramic products; 23.51 cement production; 23.52 production of lime and gypsum; 23.61 production of concrete products intended for construction; 23.62 production of gypsum products intended for construction; 23.63 production of fresh concrete, 23.64 production of mortar; 23.65 production of fiber cement products; 23.69 production of other concrete, plaster and cement products; 23.70 cutting, shaping and processing of stone; 23.91 production of grinding products; 23.99 production of other products from non-metallic minerals; 24.10 production of pig iron, steel and ferroalloys; 24.20 production of steel pipes, hollow profiles and fittings; 24.31 cold rolling of bars; 24.32 cold rolling of flat products; 24.33 cold forming of profiles; 24.34 cold wire drawing; 24.41 production of precious metals; 24.42 aluminum production; 24.43 production of lead, zinc and tin; 24.44 copper production; 24.45 production of other non-ferrous metals; 24.51 iron casting; 24.52 steel casting; 24.53 casting of light metals; 24.54 casting of other non-ferrous metals; 25.11 production of metal structures and parts of structures; 25.12 production of metal doors and windows; 25.21 production of boilers and radiators for central heating; 25.29 production of other metal tanks, tanks and containers; 25.30 production of steam boilers, except boilers for central heating; 25.50 forging, pressing, stamping and rolling of metal; powder metallurgy; 25.61 metal processing and coating; 25.62 machining of metals; 25.71 blade production; 25.72 production of locks and fittings; 25.73 tool production; 25.91 production of steel barrels and similar packaging; 25.92 production of light metal packaging; 25.93 production of wire products, chains and springs; 25.94 production of fasteners and screw machine products; 25.99 production of metal products; 26.11 production of electronic elements; 26.12 production of printed electronic boards; 26.20 production of computers and peripheral equipment; 26.30 production and communication equipment; 26.40 production of consumer electronic devices; 26.51 production of measuring, research and navigation instruments and devices; 26.52 manufacture of watches; 26.60 production of radiation equipment, electromedical and electrotherapeutic equipment; 26.70 production of optical instruments and photographic equipment; 26.80 production of magnetic and optical record carriers; 27.11 production of electric motors, generators and transformers; 27.12 production of electricity distribution equipment and electricity management equipment; 27.20 production of batteries and accumulators; 27.31 production of optical fiber cables; 27.32 production of other electronic and electrical conductors and cables; 27.33

26.70 proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme; 26.80 proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa; 27.11 proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora; 27.12 proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom; 27.20 proizvodnja baterija i akumulatora; 27.31 proizvodnja kablova od optičkih vlakana; 27.32 proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova; 27.33 proizvodnja opreme za povezivanje žica i kablova; 27.40 proizvodnja opreme za osvetljenje; 27.51 proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo; 27.52 proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo; 27.90 proizvodnja ostale električne opreme; 28.11 proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila; 28.12 proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja; 28.13 proizvodnja ostalih pumpi i kompresora; 28.14 proizvodnja ostalih slavina i ventila; 28.15 proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elmenata; 28.21 proizvodnja industrijskih peći i gorionika; 28.22 proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje; 28.23 proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme; 28.24 proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima; 28.25 proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo; 28.29 proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene; 28.30 proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 28.41 proizvodnja mašina za obradu metala; 28.49 proizvodnja ostalih mašina-alatki; 28.90 proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene; 28.91 proizvodnja mašina za metalurgiju; 28.92 proizvodnja mašina za radnike, kamenolome i građevinarstvo; 28.93 proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana; 28.94 proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 28.95 proizvodnja mašina za industriju papira i kartona; 28.96 proizvodnja mašina za izradu plastike i gume; 28.99 proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene; 29.10 proizvodnja motornih vozila; 31.01 proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore; 31.02 proizvodnja kuhinjskog namještaja; 31.03 proizvodnja madraca; 31.09 proizvodnja ostalog namještaja; 33.20 montaža industrijskih mašina i opreme; 35.21 proizvodnja gasa; 35.30 snadbijevanje parom i klimatizacija; 33.1 popravka metalnih proizvoda, mašina i opreme; 33.11 popravka metalnih proizvoda; 33.12 popravka mašina; 33.17 popravka i održavanje druge transportne opreme; 33.19 popravka ostale opreme; 33.20 montaža industrijskih mašina i opreme; 35.11 proizvodnja električne energije; 35.12 prenos električne energije; 35.13 distribucija električne energije; 35.14 trgovina električnom energijom; 35.21 proizvodnja gasa; 35.22 distribucija gasovitih

production of equipment for connecting wires and cables; 27.40 production of lighting equipment; 27.51 production of household electrical appliances; 27.52 production of non-electric household appliances; 27.90 production of other electrical equipment; 28.11 production of engines and turbines, except for aircraft and motor vehicles; 28.12 production of hydraulic drive devices; 28.13 production of other pumps and compressors; 28.14 production of other taps and valves; 28.15 production of bearings, gears and toothed drive elements; 28.21 production of industrial furnaces and burners; 28.22 production of lifting and carrying equipment; 28.23 production of office machines and equipment, except computers and computer equipment; 28.24 production of hand-operated devices with mechanisms; 28.25 production of refrigeration and ventilation equipment, except for household use; 28.29 production of other general purpose machines and apparatus; 28.30 production of machines for agriculture and forestry; 28.41 production of metalworking machines; 28.49 manufacture of other machine tools; 28.90 production of other machines for special purposes; 28.91 production of machines for metallurgy; 28.92 production of machines for workers, quarries and construction; 28.93 production of machines for the food, beverage and tobacco industry; 28.94 production of machines for the textile, clothing and leather industry; 28.95 production of machines for the paper and cardboard industry; 28.96 production of machines for the production of plastics and rubber; 28.99 production of machines for other special purposes; 29.10 production of motor vehicles; 31.01 production of furniture for business and sales premises; 31.02 production of kitchen furniture; 31.03 production of mattresses; 31.09 manufacture of other furniture; 33.20 assembly of industrial machinery and equipment; 35.21 gas production; 35.30 steam supply and air conditioning; 33.1 repair of metal products, machines and equipment; 33.11 repair of metal products; 33.12 repair of machines; 33.17 repair and maintenance of other transport equipment; 33.19 repair of other equipment; 33.20 assembly of industrial machines and equipment; 35.11 electricity production; 35.12 electricity transmission; 35.13 distribution of electricity; 35.14 trade in electrical energy; 35.21 gas production; 35.22 distribution of gaseous fuels by gas pipeline; 35.23 trade in gaseous fuels through the gas pipeline network; 35.30 steam supply and air conditioning; 36.00 collection, purification and distribution of water; 37.00 waste water removal; 38.11 collection of non-hazardous waste; 38.12 collection of hazardous waste; 38.21 processing and disposal of non-hazardous waste; 38.22 processing and disposal of hazardous waste; 38.31 dismantling of wrecks; 38.32 recycling of sorted waste; 39.00 environmental cleaning; 41.10 development of construction projects; 41.20 construction of residential and non-residential buildings; 42.11 construction of roads and

goriva gasovodom; 35.23 trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže; 35.30 snadbijevanje parom i klimatizacija; 36.00 sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode; 37.00 uklanjanje otpadnih voda; 38.11 sakupljanje bezopasnog otpada; 38.12 sakupljanje opasnog otpada; 38.21 prerada i odstranivanje bezopasnog otpada; 38.22 prerada i odstranivanje opasnog otpada; 38.31 rastavljanje olupina; 38.32 reciklaža sortiranog otpada; 39.00 čišćenje životne sredine; 41.10 razrada građevinskih projekata; 41.20 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada; 42.11. izgradnja puteva i autoputeva; 42.12 izgradnja željezničkih pruga i podzemnih; 42.13 izgradnja mostova i tunela; 42.21 izgradnja cjevovoda; 42.22 izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova; 42.91 izgradnja hidro obejkata; 42.99 izgradnja ostalih građevina, na drugim mestima nepomenutih; 43.11 rušenje objekata; 43.12 priprema gradilišta; 43.13 ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 43.21 postavljanje električnih instalacija; 43.22 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje; 43.29 ostali instalacioni radovi u građevinarstvu; 43.31 malterisanje; 43.32 ugradnja stolarije; 43.33 postavljanje podnih i zidnih obloga; 48.34 bojenje i zastakljivanje; 43.39 ostali završni radovi; 43.91 krovni radovi; 43.99 ostali nepomenuti specifični građevinski radovi; 45.11 trgovina automobilima i lakim motornim vozilima; 45.19 trgovina ostalim motornim vozilima; 45.20 održavanje i popravka motornih vozila; 45.31 trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila; 45.32 trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila; 45.40 trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala; 46.11 posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda; 46.12 posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija; 46.13 posredovanje u prodaji drven građe i građevinskog materijala; 46.14 posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona; 46.15 posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože; 46.17 posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana; 46.18 specijalizovao posredovanje u prodaji posebnih proizvoda; 46.19 posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda; 46.21 trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje; 46.22 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 46.24 trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 46.31 trgovina na veliko voćem i povrćem; 46.32 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 46.33 trgovina na veliko mljiječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 46.34 trgovina na veliko pićem; 46.35 trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 46.36 trgovina na veliko šećerom,

highways; 42.12 construction of railways and subways; 42.13 construction of bridges and tunnels; 42.21 pipeline construction; 42.22 construction of electrical and telecommunication lines; 42.91 construction of hydro facilities; 42.99 construction of other buildings, in other places not mentioned; 43.11 demolition of buildings; 43.12 preparation of construction sites; 43.13 surveying the terrain by drilling and probing, 43.21 installation of electrical installations; 43.22 installation of plumbing, sewage, air conditioning and heating systems; 43.29 other installation works in construction; 43.31 plastering; 43.32 installation of carpentry; 43.33 installation of floor and wall coverings; 48.34 painting and glazing; 43.39 other finishing works; 43.91 roofing works; 43.99 other unmentioned specific construction works; 45.11 trade in cars and light motor vehicles; 45.19 trade in other motor vehicles; 45.20 maintenance and repair of motor vehicles; 45.31 wholesale of parts and equipment for motor vehicles; 45.32 retail trade in parts and equipment for motor vehicles; 45.40 trade in motorcycles, parts and accessories, maintenance and repair of motorcycles; 46.11 mediation in the sale of agricultural raw materials, animals, textile raw materials and semi-finished products; 46.12 mediation in the sale of fuel, ores, metals and industrial chemicals; 46.13 mediation in the sale of timber and building materials; 46.14 mediation in the sale of machines, industrial equipment, ships and aircraft; 46.15 mediation in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods; 46.17 mediation in the sale of food, beverages and tobacco; 46.18 specialized mediation in the sale of special products; 46.19 mediation in the sale of various products; 46.21 wholesale trade in grain, raw tobacco, seeds and animal feed; 46.22 wholesale trade in flowers and seedlings, 46.24 wholesale trade in raw, unfinished and finished leather; 46.31 wholesale trade in fruits and vegetables; 46.32 wholesale trade in meat and meat products; 46.33 wholesale trade in dairy products, eggs and edible oils and fats; 46.34 wholesale trade in beverages; 46.35 wholesale trade in tobacco products; 46.36 wholesale trade in sugar, chocolate and sweets; 46.37 wholesale trade in coffee, tea, cocoa and spices; 46.38 wholesale trade in other food, including fish, crustaceans and molluscs; 46.39 Non-specialized wholesale of food, beverages and tobacco; 46.41 Wholesale trade in textiles; 46.42 Wholesale trade in clothing and footwear.; 46.43 Wholesale trade in electrical household appliances, 46.44 Wholesale trade in porcelain, glassware and cleaning products; 46.44 wholesale trade in perfumery and cosmetic products; 46.46 wholesale trade in pharmaceutical products; 46.47 wholesale of furniture, carpets and lighting equipment; 46.48 wholesale of watches and jewelry; 46.49 wholesale trade in other household products; 46.51 trade in computers, computer equipment and software; 46.52 wholesale trade in electronic and

čokoladom i slatkišima; 46.37 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 46.38 trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce; 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićom i duvanom; 46.41 trgovina na veliko tekstilom; 46.42 trgovina na veliko odjećom i obućom.; 46.43 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, 46.44 trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje; 46.44 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 46.46 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 46.47 trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje; 46.48 trgovina na veliko satovima i nakitom; 46.49 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 46.51 trgovina kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima; 46.52 trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom; 46.61 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom; 46.62 trgovina na veliko alatnim mašinama; 46.63 trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama; 46.64 trgovina na veliko i mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje; 46.65 trgovina na veliko kancelarijskim namještajem; 46.66 trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 46.69 trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom; 46.71 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 46.72 trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 76.73 trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalima, opremom i priborom za grijanje; 46.75 trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 46.76 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 46.77 trgovina na veliko otpacima i ostacima; 46.90 nespecijalizovana trgovina na veliko; 47.11 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom; 47.19 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 47.21 trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.21 trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama; 47.22 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama; 47.23 trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama; 47.24 trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama; 47.25 trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama; 47.26 trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama; 47.29 ostala trgovina na malo hranom specijalizovanim prodavnicama; 47.30 trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama; 47.41 trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim

telecommunication parts and equipment; 46.61 wholesale trade in agricultural machinery, equipment and accessories; 46.62 wholesale trade in machine tools; 46.63 wholesale trade in mining and construction machinery; 46.64 wholesale trade in machines for the textile industry and sewing and knitting machines; 46.65 wholesale trade in office furniture; 46.66 wholesale of other office machines and equipment; 46.69 wholesale trade in other machines and equipment; 46.71 wholesale trade in solid, liquid and gaseous fuels and similar products; 46.72 wholesale trade in metals and metal ores, 76.73 wholesale trade in wood, building materials, equipment and heating accessories; 46.75 wholesale trade in chemical products; 46.76 wholesale trade in other semi-products; 46.77 wholesale trade in waste and scraps; 46.90 non-specialized wholesale trade; 47.11 retail trade in non-specialized stores, mainly food, drink and tobacco; 47.19 other retail trade in non-specialized stores; 47.21 retail trade in fruit and vegetables in specialized stores; 47.21 retail trade in fruit and vegetables in specialized stores; 47.22 retail trade in meat and meat products in specialized stores; 47.23 retail trade in fish, crustaceans and molluscs in specialized stores; 47.24 retail trade in bread, pasta, cakes and sweets in specialized stores; 47.25 retail trade in beverages in specialized stores; 47.26 retail trade in tobacco products in specialized stores; 47.29 other retail food trade in specialized stores; 47.30 retail sale of motor fuels in specialized stores; 47.41 retail trade in computers, peripheral units and software in specialized stores; 47.42 retail trade in telecommunications; 47.43 retail trade in audio and video equipment in specialized stores; 47.51 Retail trade in textiles in specialized stores; 47.52 retail trade in metal goods, paints and glass in specialized stores; 47.53 retail trade in carpets, wall and floor coverings in specialized stores; 47.54 retail trade in electrical household appliances in specialized stores; 47.59 retail trade in furniture, lighting equipment and other household items in specialized stores; 47.61 retail trade in books in specialized stores; 47.62 retail trade in newspapers and stationery in specialized stores; 47.63 retail trade in music and videos in specialized stores; 47.64 retail trade in sports equipment in specialized stores; 47.65 retail trade in games and toys in specialized stores; 47.71 retail trade in clothing in specialized stores; 47.72 retail trade in footwear and leather goods in specialized stores; 47.73 retail trade in pharmaceutical products in specialized stores-pharmacies; 47.74 retail trade in medical and orthopedic aids in specialized stores; 47.75 retail trade in cosmetic and toiletry products in specialized stores; 47.76 retail trade in flowers, seedlings, seeds, fertilizers, pets and food for pets in specialized stores; 47.77 retail trade in watches and jewelry in specialized stores; 47.78 other trade in malon products in specialized stores; 47.79 retail trade in second-hand goods in stores; 47.81 retail trade in food, beverages and tobacco products at stalls

prodavnicama; 47.42 trgovina na malo telekomunikacijom; 47.43 trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.51 trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama; 47.52 trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama; 47.53 trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama; 47.54 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.59 trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama; 47.61 trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama; 47.62 trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama; 47.63 trgovina na malo mužičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama; 47.64 trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama; 47.65 trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama; 47.71 trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama; 47.72 trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama; 47.73 trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama-apotekama; 47.74 trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama; 47.75 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.76 trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama; 47.77 trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama; 47.78 ostala trgovina na malonovim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 47.79 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 47.81 trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama; 47.82 trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama; 47.89 trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama; 47.91 trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta; 47.99 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgija i pijaca; 49.31 gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; 49.32 taksi prevoz; 49.39. ostali prevoz putnika i kopnenog saobraćaju; 49.41 drumski prevoz tereta; 49.42 usluge preseljenja; 50.10 pomorski i priobalni prevoz putnika; 52.10 skladištenje; 52.21 uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 52.24 manipulacija teretom; 52.29 ostale prateće djelatnosti u saobraćaju; 55.20 odmarališta i slični objekti za kraći boravak; 55.30 djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice; 55.90 ostali smještaj; 56.10 djelatnost

and markets; 47.82 retail trade in textiles, clothing and footwear at stalls and markets; 47.89 retail trade in other goods at stalls and markets; 47.91 retail trade by mail or via the Internet; 47.99 other retail trade outside shops, stalls and markets; 49.31 urban and suburban land transportation of passengers; 49.32 taxi transport; 49.39. other transportation of passengers and ground traffic; 49.41 Road freight transport; 49.42 relocation services; 50.10 maritime and coastal transport of passengers; 52.10 storage; 52.21 service activities in land traffic; 52.24 cargo manipulation; 52.29 other related activities in traffic; 55.20 resorts and similar facilities for short stays; 55.30 activity of camps, car camps and camps for tourist trailers; 55.90 other accommodation; 56.10 activities of restaurants and mobile catering establishments; 56.21 catering (delivery of prepared food); 56.29 other food preparation and serving services; 56.30 beverage preparation and serving services; 58.11 publication of books; 58.12 issuance of directories and address books; 58.13 publication of newspapers; 58.14 publication of magazines and periodicals; 58.19 other publishing activities; 58.21 publishing of computer games; 58.29 release of other software; 59.13 distribution of films, video films and television programs; 60.10 broadcasting of radio programs; 60.20 production and broadcasting of television programs; 61.10 cable telecommunications; 62.01 computer programming; 62.02 computer activities in the field of information technology; 62.03 management of computer equipment; 62.09 other information technology services; 63.11 data processing, placement of applications and provision of application services, etc.; 63.12 service internet pages (web portal); 63.91 activities of news agencies; 63.99 information services of activities mentioned elsewhere; 64.19 other monetary intermediation; 64.20 activities of holding companies; 64.30 trust funds (trusts), investment funds and similar financial entities; 64.91 financial leasing; 64.92 other lending services; 64.99 other unmentioned financial services, except insurance and pension funds; 65.11 life insurance; 65.12 non-life insurance; 65.20 reinsurance; 65.30 pension funds; 66.11 financial and commodity exchanges; 66.12 brokerage business with securities and stock exchange goods; 66.19 processing of compensation claims and assessment of risks and damages; 66.22 activities of representatives and intermediaries in insurance; 66.29 other auxiliary activities in insurance and pension funds; 66.30 fund management; 68.10 purchase and sale of own real estate; 68.20 renting own or leased real estate and managing it; 68.31 activities of real estate agencies; 68.32 real estate management for a fee; 69.10 legal affairs; 69.20 accounting, bookkeeping and audit services and tax consulting; 70.10 management of a business entity; 70.21 communications and public relations activities; 70.22 consulting activities related to business and other management; 71.11

restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata; 56.21 catering (dostava pripremljene hrane); 56.29 ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane; 56.30 usluge pripremanja i posluživanja pića; 58.11 izdavanje knjiga; 58.12 izdavanje imenika i adresara; 58.13 izdavanje novina; 58.14 izdavanje časopisa i periodičnih izdanja; 58.19 ostala izdavačka djelatnost; 58.21 izdavanje kompjuterskih igara; 58.29 izdavanje ostalih softvera; 59.13 distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa; 60.10 emitovanje radio-programa; 60.20 proizvodnja i emitovanje televizijskog programa; 61.10 kablovske telekomunikacije; 62.01 kompjutersko programiranje; 62.02 kompjuterske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije; 62.03 upravljanje kompjuterskom opremom; 62.09 ostale usluge informacione tehnologije; 63.11 obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.; 63.12 uslužne internet stranice (web portal); 63.91 djelatnosti novinskih agencija; 63.99 informacione službe djelatnosti na drugom mjestu napomenute; 64.19 ostalo monetarno posredovanje; 64.20 djelatnost holding kompanija; 64.30 povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti; 64.91 finansijski lizing; 64.92 ostale usluge kreditiranja; 64.99 ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova; 65.11 životno osiguranje; 65.12 neživotno osiguranje; 65.20 reosiguranje; 65.30 penzijski fondovi; 66.11 finansijske i robne berze; 66.12 brokerski poslovi s hartijama od vrijednosti i berzanskom robom; 66.19 obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanja rizika i šteta; 66.22 djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju; 66.29 ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima; 66.30 upravljanje fondovima; 68.10 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 68.20 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima; 68.31 djelatnost agencija za nekretnine; 68.32 upravljanje nekretnina uz naknadu; 69.10 pravni poslovi; 69.20 računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje; 70.10 upravljanje privrednim subjektom; 70.21 djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću; 70.22 konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem; 71.11 arhitektonska djelatnost; 71.12 inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 71.20 tehničko izpitivanje i analize; 72.20 iztraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama; 73.11 djelatnost reklamnih agencija; 73.12 medijsko predstavljanje; 73.20 istraživanje tržišta i izpitivanje javnog mnjenja; 74.10 specijalizovane dizajnerske djelatnosti; 74.20 fotografske usluge; 74.30 prevođenje i usluge tumača; 74.90 ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti; 77.11 iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih

architectural activity; 71.12 engineering activities and technical consulting; 71.20 technical examination and analysis; 72.20 research and development in social sciences and humanities; 73.11 activity of advertising agencies; 73.12 media representation; 73.20 market research and public opinion polling; 74.10 specialized design activities; 74.20 photographic services; 74.30 translation and interpreting services; 74.90 other professional, scientific and technical activities; 77.11 renting and leasing of cars and light motor vehicles; 77.12 renting and leasing of trucks; 77.21 rental and leasing of equipment for recreation and sports; 77.22 rental of video cassettes and compact discs; 77.29 renting and leasing of other items for personal and household use; 77.31 renting and leasing of agricultural machinery and equipment; 77.32 rental and leasing of construction machinery and equipment; 77.33 renting and leasing of office machines and office equipment (including computers); 77.34 rental and leasing of water transport equipment; 77.35 renting and leasing of air transport equipment; 77.39 renting and leasing of other machines, equipment and material goods; 77.40 leasing of intellectual property and similar products, excluding copyrights; 78.10 activities of employment agencies; 78.20 activities of agencies for temporary employment; 78.30 other assignment of human resources; 79.11 activity of travel agencies; 79.12 activity of tour operators; 79.90 other reservation services and related activities; 80.10 private security activity; 80.20 security system services; 81.10 facilities maintenance services; 81.21 regular building cleaning services; 81.22 services of other cleaning of buildings and equipment; 81.29 other cleaning services; 81.30 landscaping and maintenance services; 82.11 combined office-administrative services; 82.19 photocopying, preparation of documents and other specialized office support; 82.30 organizing meetings and fairs; 82.91 activities of debt collection agencies and credit bureaus; 82.92 packaging services; 82.99 other service activities of business support; 85.10 preschool education; 92.00 gambling and betting; 95.11 repair of computers and peripheral equipment; 95.12 repair of communication equipment; 95.21 repair of electronic devices for general use; 95.22 repair of household appliances and home and garden equipment; 95.23 repair of footwear and leather goods; 95.24 maintenance and repair of furniture; 95.25 repair of watches and jewelry; 95.29 repair of other personal household items; 96.01 washing and dry cleaning of textile and fur products; 96.02 activity of beauty salons; 96.04 body care activities;

vozila; 77.12 iznajmljivanje i lizing kamiona; 77.21 iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport; 77.22 iznajmljivanje video-kaseta i kompakt diskova; 77.29 iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; 77.31 iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme; 77.32 iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo; 77.33 iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere); 77.34 iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport; 77.35 iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport; 77.39 iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara; 77.40 lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava; 78.10 djelatnost agencija za zapošljavanje; 78.20 djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje; 78.30 ostalo ustupanje ljudskih resursa; 79.11 djelatnost putničkih agencija; 79.12 djelatnost tur-operatora; 79.90 ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njim; 80.10 djelatnost privatnog obezbjeđenja; 80.20 usluge sistema obezbjeđenja; 81.10 usluge održavanja objekata; 81.21 usluge redovnog čišćenja zgrade; 81.22 usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme; 81.29 usluge ostalog čišćenja; 81.30 usluge uređenja i održavanja okoline; 82.11 kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge; 82.19 fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška; 82.30 organizovanje sastanaka i sajмова; 82.91 djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa; 82.92 usluge pakovanja; 82.99 ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju; 85.10 predškolsko obrazovanje; 92.00 kockanje i klađenje; 95.11 popravka kompjutera i periferne opreme; 95.12 popravka komunikacione opreme; 95.21 popravka elektronskih aparata za široku upotrebu; 95.22 popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme; 95.23 popravka obuće i predmeta od kože; 95.24 održavanje i popravka namještaja; 95.25 popravka satova i nakita; 95.29 popravka ostalih ličnih predmeta za domaćinstvo; 96.01 pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda; 96.02 djelatnost i kozmetičkih salona; 96.04 djelatnost njege o održavanja tijela;

#### Član 13.

Društvo može vršiti promjene djelatnosti.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Član Društva u pismenoj formi.

#### Član 14.

U spoljnotrgovinskom prometu Društvo će naročito obavljati sledeće spoljnotrgovinske djelatnosti:

#### Article 13

The Company may change its business activities.

Decision on change of business activities is issued by the Shareholder of the Company in the written form.

#### Article 15

In foreign trade, the Company will in particular carry out the following foreign trade activities:



- komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa i usluga,
- usluge međunarodne špedicije, posredovanje, zastupanja, konsignacioni poslovi, komisioni poslovi u prometu roba i usluga,
- građevinske investicije,
- malogranični promet,
- inženjering
- finansijski lizing
- međunarodne ugostiteljske i turističke usluge
- predstavljanje i zastupanje inostranih firmi,
- prevoz roba i putnika u drumskom i pomorskom saobraćaju,
- spoljna trgovina na veliko i malo neprehrambenim proizvodim u okviru navedene djelatnosti,
- spoljna trgovina na malo i veliko prehranbenim proizvodima u okviru navedene djelatnosti.

- commercial activities the purpose of fulfilment of trade of goods and services,
- international forwarding services, intermediation, representation, consignment business, commission business in the trade of goods and services,
- construction investments,
- limited border traffic,
- engineering,
- financial lease,
- international catering and tourist services,
- representation of foreign companies,
- transportation of goods and passengers in road and sea traffic,
- wholesale and retail trade in non-food products within the above activities,
- external retail and wholesale trade in food products within the above activities.

#### Član Društva

##### Član 15.

Jedini član Društva je:

- **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mangolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194.

Shodno svom ulogu, **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat** je jedini član Društva i vlasnik 100 % udjela u osnovnom kapitalu Društva.

Član može donijeti odluku o prijemu novih članova u Društvo.

O pristupanju novih članova u Društvo sačinjava se poseban ugovor u pismenoj formi, koji se prijavljuje u nadležnom registru.

##### Član 16.

Član Društva, kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću, shodno Zakonu ima ovlašćenja skupštine na način da:

- donosi i vrši izmjene i dopune osnivačkog akta i statuta,
- donosi opšta akta Društva,

#### Shareholder of the Company

##### Article 15

The sole shareholder of the Company is:

- **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194.

Pursuant to its contribution, **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat** is the sole shareholder of the Company and owner of 100% share in the basic share capital of the Company.

The Shareholder may issue the decision on acceptance of new shareholders of the Company.

On the accession of new shareholders to the Company, a special contract is drawn up in written form, which is registered in the competent register.

##### Article 16

The Shareholder of the Company, as a single-shareholding limited liability company, pursuant to the Law exercise the authorities of the Shareholder's Assembly in the following manner:

- adopts and amends the founding act and articles of association,
- adopts general acts of the Company,

- usvaja finansijske iskaze, kao i izvještaje revizora, ako su finansijski iskazi bili predmet revizije,
- imenuje i razrješava Izvršnog direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad,
- uređuje unutrašnju organizaciju Društva,
- odlučuje o investicionim ulaganjima,
- daje uputstva i smjernice za rad Izvršnom direktoru,
- nadzire rad direktora,
- vrši kontrolu aktivnosti Društva,
- odlučuje o povećanju i smanjivanju osnovnog kapitala društva, kao i o svakoj emisiji hartija od vrijednosti,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka,
- odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, restrukturiranju, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane Društva,
- imenuje likvidacionog upravnika;
- daje prokuru;
- odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje Društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa izvršnim direktorom;
- odlučuje o osnivanju novih sopstvenih ili mješovitih društava u zemlji i inostranstvu,
- odlučuje o dopunskim uplatama u Društvu,
- odlučuje o diobi i prenosu udjela i prijemu novih članova u Društvo,
- odlučuje o promjenama oblika organizovanja Društva,
- odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i ostalim aktima Društva.
- approves financial statements, as well as auditor's reports, if the financial statements were the subject of an audit,
- appoints and dismisses the Executive Director and determines the remuneration for his work,
- regulates the internal organization of the Company,
- decides on investments,
- gives instructions and work guidelines to the Executive Director,
- supervises the director's work,
- controls the Company's activities,
- decides on the increase and decrease of the basic capital of the company, as well as on every issue of securities,
- decides on the distribution of profits and the method of covering losses,
- decides on the initiation of liquidation proceedings, restructuring, as well as on the submission of a proposal for the initiation of bankruptcy proceedings by the Company,
- appoints the liquidation manager;
- provides power of attorney;
- decides on the initiation of proceedings and the granting of a power of attorney to represent the Company in a dispute with holder of procura, as well as in a dispute with executive director;
- decides on the establishment of new wholly owned or mixed owned companies in the country and abroad,
- decides on additional payments in the Company,
- decides on the division and transfer of shares and the admission of new shareholders to the Company,
- decides on changes of the form of organization of the Company,
- decides on other issues and performs other tasks in accordance with the Law and other Company's bylaws.

#### Zastupanje Društva

##### Član 17.

Izvršni direktor Društva je **Milkin Petr**, sa

U domaćem i spoljnotrgovinskom prometu Društvo zastupa Izvršni direktor Društva, pojedinačno, sa ograničenim ovlaštenjima u prometu i to: za odluke koje za predmet imaju vrijednost preko 1.000 EUR (slovima: hiljadu evra), potrebna je prethodna pisana saglasnost Člana.

#### Representation of the Company

##### Article 17

Executive director of the Company is **Petr Milkin**,

In domestic and foreign trade the Company is represented by Executive Director independently, with the limitation of representation: for all decisions the value of which is above EUR 1,000 (in letters: one thousand euros) the prior written consent of the Shareholder is needed.

#### **Član 18.**

Za Izvršnog direktora može biti imenovano samo poslovno sposobno lice, koje posjeduje najmanje IV nivo stručne spreme.

Izvršni direktor Društva:

- zastupa Društvo,
- organizuje i rukovodi procesom rada i tekućim poslovanjem Društva,
- predlaže koncepciju poslovne politike Društva i operativne planove i programe Društva,
- odlučuje o radnim odnosima u Društvu,
  
- potpisuje finansijska dokumenta,
- donosi pojedinačna akta Društva, u skladu sa opštim aktima i važećim propisima,
- vrši i druge poslove po odluci i ovlašćenju Člana Društva.

#### **Član 19.**

Izvršni direktor Društva odgovara za zakonitost poslovanja Društva.

#### **Član 20.**

Izvršni direktor može biti razriješen, bez navođenja razloga za razrješenje, a sve u skladu sa Zakonom.

Odluku o razrješenju direktora donosi Član.

#### **Član 21.**

Posebnim punomoćjem Izvršni direktor može ovlastiti i druga lica za zastupanje Društva ili preduzimanje određenih pravnih radnji.

Sve vrste punomoćja daju se u pisanoj formi, kojima se određuje vrsta, opis i granice punomoćja.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje ni zastupati Društvo u sporu u kojem je suprotna strana on ili sa njim povezano lice.

U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, punomoćje izdaje Član Društva.

Izvršni direktor, zastupnici, prokuristi, i ostali organi i lica koja bi bili imenovani u Društvu, shodno Zakonu, dužni su da u izvršavanju obaveza

#### **Article 18**

Only a person with appropriate business capability who has at least the IV level of professional education can be appointed as the Executive Director.

Executive director of the Company:

- represents the Company;
- organizes and manages work processes and business activities of the Company;
- proposes business policies of the Company and operational plans and programmes;
  
- decides on employment relations within the Company,
- signs financial documents;
- issues individual acts of the Company, in accordance with general corporate acts and applicable regulations,
- executes other activities upon decision and authorization of the Shareholder of the Company.

#### **Article 19**

Executive director of the Company is liable for legality of the Company's business activities.

#### **Article 20**

Executive director may be dismissed, without stating reason for dismissal, in accordance with the Law.

Decision on dismissal is issued by the Shareholder.

#### **Article 21**

Executive director may, based on special power of attorney, authorize other persons for representation of the Company or undertaking other legal actions.

All types of powers of attorney are provided in written form, regulating type, description and limitations of the respective power of attorney.

Executive director cannot issue power of attorney for representation or represent the Company in dispute in which other party is executive director or his/her affiliate.

In case from the previous paragraph of this article, power of attorney is issued by the Shareholder of the Company.

Executive director, representatives, holders of procura and other authorities and persons appointed by the Company, pursuant to the Law, are obliged to

postupaju savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, odnosno u interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika smatra se povećani stepen pažnje, znanja, vještine i iskustva potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti u Društvu.

#### **Član 22.**

Zavisno od poslovnih rezultata i razvoja Društva Izvršni direktor može imenovati stručne i druge organe.

Odlukom o izboru i imenovanju stručnih organa određuje se opis rada, odgovornost, prava, obaveze i vrijeme na koje se imenuju.

#### **Odgovornost za obaveze**

#### **Član 23.**

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Član snosi rizik poslovanja Društva do visine svog osnivačkog uloga.

Član ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima izričito određenim Zakonom.

#### **Rezultati poslovanja**

#### **Član 24.**

Društvo vodi poslovne knjige, radi periodične obračune, završni račun, izvještaje i druge računovodstvene iskaze, u skladu sa pozitivnim propisima.

Za ispravnost poslovnih knjiga i izvještaja o poslovanju odgovara Izvršni direktor Društva.

#### Dobit

#### **Član 25.**

Dobit Društva je pozitivna razlika između ukupnog prihoda i troškova poslovanja, a utvrđuje se u skladu sa zakonom.

act diligently with a care of prudent businessperson, in the interests of the Company.

The attention of a prudent businessperson represents the increased level of attention, knowledge, skills and experience needed to perform tasks within his competence in the Company.

#### **Article 22**

Depending on the business results and development of the Company, the Executive Director may appoint professional and other bodies.

The decision on the appointment of professional bodies determines the description of the work, responsibility, rights, obligations and the period for which they are appointed.

#### **Liability for Obligations**

#### **Article 23**

In legal transactions, the Company may enter into contracts and carry out other tasks and actions within its legal and business capacity.

The Company is liable for its obligations with all its assets.

The Shareholder bears the risk of the Company's activities up to amount of its contributions.

The Shareholder is not liable for the Company's obligations, except in the cases explicitly determined under the Law.

#### **Business Results**

#### **Article 24**

The company keeps business books, makes periodic calculations, final accounts, reports and other accounting statements, in accordance with applicable regulations.

The Company's Executive Director is responsible for the correctness of business books and reports on operations.

#### Profit

#### **Article 25**

Company's profit represents positive difference between the total income and expenditures and is determined in accordance with law.

Dobit pripada Članu.

Član odlučuje o eventualnom izdvajanju dobiti za: zakonske rezerve u skladu sa pozitivnim propisima, dobrovoljne rezerve po odluci Člana, izdvajanje u fondove, za povećanje osnovnog kapitala Društva ili isplatu plata.

Član može donijeti odluku da dio ili ukupnu dobit reinvestira u Društvo što se reguliše posebnom odlukom.

#### Gubitak

#### **Član 26.**

Gubitak je negativna razlika između ukupnog prihoda i troškova poslovanja.

Pokriće gubitaka vrši se u rokovima i u skladu sa zakonom.

#### Rezervni fond

#### **Član 27.**

Društvo može da ima rezervni fond.

Rezervni fond se osniva odlukom Člana.

#### **Prestanak Društva**

#### **Član 28.**

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz CRPS, zbog:

- statusne promjene koja ima za posledicu prestanak Društva,
- sprovođenja postupka likvidacije na osnovu odluke Člana,
- sprovođenje postupka likvidacije na osnovu sudske odluke;
- sprovođenje postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

#### **Poslovna tajna**

#### **Član 29.**

Izvršni direktor Društva je dužan da o poslovima iz svoje nadležnosti pravovremeno obavještava Člana.

The profit belongs to the Shareholder.

The Shareholder decides on the possible allocation of profit for: legal reserves in accordance with applicable regulations, voluntary reserves at the Shareholder's choice, allocation to funds, for increasing the Company's basic capital or paying salaries.

The Shareholder can decide to reinvest a part or the total profit in the Company, which is regulated by a special decision.

#### Losses

#### **Article 26**

Loss is the negative difference between total income and operating expenses.

Covering of losses is executed within the terms and in accordance with law.

#### Reserve Fund

#### **Article 27**

The Company may have reserve fund.

The reserve funds is established on the basis of the Shareholder's decision.

#### **Termination of the Company**

#### **Article 28**

The Company is terminated by deletion from the CRBE due to:

- status change that results in termination of the Company;
- execution of liquidation on the basis of the Shareholder's decision;
- execution of liquidation on the basis of the court's decision;
- implementation of bankruptcy proceedings in accordance with the law governing bankruptcy.

#### **Business Secret**

#### **Article 29**

The Executive Director of the Company is obliged to inform the Shareholder in a timely manner about the tasks under his jurisdiction.

Poslovnu tajnu Društva predstavljaju svi podaci o osnivanju, poslovanju i rezultatima poslovanja Društva, koji nijesu u cjelosti ili djelimično opštepoznati.

Informacije iz domena rada i poslovanja Društva saopštava Izvršni direktor neposredno ili putem poslovnih izvještaja i informacija.

Neovlašćeno saopštavanje poslovne tajne je teška povreda radnih dužnosti i povlači disciplinsku i materijalnu odgovornost koja se utvrđuje posebnom odlukom Člana, osim ukoliko saopštavanje nije učinjeno zbog ispunjenja zakonom utvrđene obaveze ili odlukom nadležnog državnog organa.

#### Opšta akta

##### Član 30.

Društvo donosi opšta akta, koja moraju biti u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom.

Opšti akti Društva su:

- Statut,
- Pravilnici,
- Odluke.

Opštim aktima Društva uređuju se pitanja iz oblasti rada i poslovanja Društva, prava iz radnog odnosa, zaštite na radu i zaštite životne sredine, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

##### Član 31.

Društvo je dužno da čuva sljedeću dokumentaciju:

- osnivački akt i statut Društva;
- rješenje o registraciji osnivanja Društva;
- opšte akte Društva;
- odluke Člana;
- knjigu udjela Društva;
- dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje svojina i druga imovinska prava Društva;
- ugovore koje su članovi organa upravljanja i članovi Društva ili sa njima povezana lica zaključili sa Društvom.

The business secret of the Company is all information about the establishment, operations and results of the Company's operations, which are not in whole or in part generally known.

Information from the area of the Company's work and operations is communicated by the Executive Director directly or through business reports and information.

Unauthorized disclosure of a business secret is a serious violation of work duties and entails disciplinary and material responsibility, which is determined by a special decision of the Shareholder, unless the disclosure was made due to the fulfillment of an obligation established by law or by a decision of a competent state authority.

#### General Corporate Acts

##### Article 30

The Company issues its general acts that must be harmonized with the Decision on Incorporation and the Law.

General acts of the Company are:

- Articles of Association
- Rulebooks,
- Decisions.

The Company's general acts regulate issues related to the Company's work and operations, employment rights, occupational safety and environmental protection, all in accordance with applicable regulations.

##### Article 31

The company is obliged to keep the following documentation:

- Decision on Incorporation and Articles of Association of the Company,
- decision on registration of foundation of the Company;
- general corporate acts of the Company;
- decisions of the Shareholder;
- the book of shares of the Company;
- documents evidencing ownership right and other rights of the Company;
- contrats concluded between members of management and shareholders of the Company or their affiliates with the Company.

Društvo je dužno da dokumentaciju iz stava 1 ovog člana čuva u svom sjedištu ili na drugom mjestu koje je poznato i dostupno Članu Društva.

The Company is obliged to keep the documents from the paragraph 1 of this Article in its registered seat or at any other place that is known and available to the Shareholder of the Company.

#### Postupak izmjene Statuta

#### The Procedure for Change of the AoA

##### Član 32.

##### Article 32

Statut donosi, mijenja i dopunjuje Član Društva.

The AoA is enacted, amended and supplemented by the Shareholder of the Company.

#### Završne odredbe

#### Closing Provisions

##### Član 33.

##### Article 33

Na sva pitanja koja nijesu regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odredbe važećih zakonskih propisa i principi dobrih poslovnih običaja za pojedinu oblast.

The provisions of the applicable legal regulations and the principles of good business practices for a particular area shall be applied to all matters not regulated by this AoA.


##### Član 34.

##### Article 34


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u CRPS.

This AoA enters into force on the day of its adoption, and will be applied from the day of registration in the CRBE.

**Član Društva / the Shareholder of the Company**  
**Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**



Alexander Anatolyevich Mechetov  
Izvršni direktor / Executive director



## ***PUNOMOĆJE***

Ovlašćujem **Anu Golubović**, [REDACTED] diplomiranu pravnicu iz Podgorice, da u moje ime i za moj račun, kao punomoćnika "NOBLEWOOD ADRIATIC" DOO NIKŠIĆ (u daljem tekstu: Društvo ) PIB: 03444759, može preduzimati sve radnje pred CRPS-om, u cilju promjene osnivača Društva, a naročito da preuzme Rješenje o promjeni osnivača Društva iz Centralnog Registra Privrednih subjekata u Podgorici.

*Podgorica, 03.08.2022.godine.*

***DAVALAC PUNOMOĆJA***





## UGOVOR O PRENOSU UDJELA

Ovaj Ugovor o prenosu udjela („*Ugovor*“) se zaključuje dana 01. avgusta 2022. godine između sledećih ugovornih strana:

1. Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i poslovne usluge „Neksan“ D.O.O. Nikšić, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registrovanim sedištem na adresi: Vuka Karadžića bb, Nikšić, registracioni broj: 50083651 („*Prenosilac udjela*“), koga zastupa Branko Rudović, izvršni direktor, i
2. Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat, privredno društvo osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mangolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 („*Sticalac udjela*“), koga zastupa Alexander Anatolyevich Mechetin, izvršni direktor.

Prenosilac udjela i Sticalac udjela će u daljem tekstu biti pojedinačno označeni kao „*Strana*“ ili zajednički kao „*Strane*“.

S obzirom da:

- A. Prenosilac udjela je jedini vlasnik sa 100% udjela („*Udio*“) u osnovnom kapitalu privrednog društva „*Noblewood Adriatic DOO Nikšić*“ društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora, registracioni broj: 51039854 („*Društvo*“);
- B. su Strane dana 01. avgusta 2022. godine zaključile Ugovor o kupoprodaji Udjela („*Osnovni Ugovor*“), a čiji je sastavni dio i ovaj Ugovor;
- C. zaključenjem ovog Ugovora Prenosilac udjela prenosi Udio na Sticalac udjela, tako da nakon registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore („*CRPS*“) Sticalac udjela će biti jedini vlasnik Udjela, tj. jedini član Društva;

Sada, stoga, Strane su se dogovorile kako sledi:

### Član 1.

## SHARE TRANSFER AGREEMENT

This Share Transfer Agreement (the „*Agreement*“) is concluded 01 August 2022 between the following parties:

1. Društvo za Proizvodnju, Unutrašnju i Spoljnu Trgovinu i Poslovne Usluge „Neksan“ D.O.O. Nikšić, a company incorporated and existing in accordance with laws of Montenegro, with its registered seat at the address: Vuka Karadžića bb, Nikšić, registration number: 50083651 (the „*Share Transferor*“), represented herein by Branko Rudović, executive director, and
2. Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat, a company incorporated and existing in accordance with laws of Montenegro, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (the „*Share Acquirer*“), represented herein by Alexander Anatolyevich Mechetin, executive director.

The Seller and the Buyer shall be referred to individually as the „*Party*“ or collectively as the „*Parties*“.

Whereas:

- A. the Share Transferor is the sole owner with 100% share (the „*Share*“) in the basic share capital of the company „*Noblewood Adriatic DOO Nikšić*“ a limited liability company incorporated and existing under the laws of Montenegro, with its registered seat at address Vuka Karadžića bb, Nikšić, Montenegro, registration number: 51039854 (the „*Company*“);
- B. on 01 August 2022 the Parties concluded the Share Purchase Agreement (the „*Main Agreement*“), whose integral part is this Agreement;
- C. by concluding this Agreement, the Share Transferor transfers the Share to the Share Acquirer, so that upon registration with the Central Registry of Business Entities of Montenegro („*CRBE*“) the Share Acquirer shall be the sole owner of the Share, i.e. the sole shareholder of the Company;

Now, therefore, the Parties agreed as follows:

### Article 1

Predmet ovog Ugovora je prenos Udjela sa Prenosioca udjela na Sticaoca udjela.

Po izvršenom prenosu Udjela formira se nova vlasnička struktura u Društvu, pri čemu će jedini član Društva, sa 100% udjela u osnovnom kapitalu Društva biti Sticalac udjela.

## Član 2.

Danom zaključenja ovog Ugovora Prenosilac udjela prenosi Udio u Društvu na Sticaoca udjela, koji će na osnovu toga steći 100% udjela osnovnog kapitala Društva, što odgovara ulogu u iznosu od 7.809.005 EUR (sedam miliona osam stotina devet hiljada i pet evra).

## Član 3.

Sticalac udjela, danom zaključenja ovog Ugovora prihvata osnivački ulog i osnivačka prava i obaveze koja su mu ovim Ugovorom prenijeta (ustupljena), a koja su u skladu s Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

## Član 4.

Ovim Ugovorom mijenja se vlasnička struktura koja je uređena Statutom Društva od 06. juna 2022. godine i utvrđuje novi odnos u Društvu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

### Prethodna vlasnička struktura:

- Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i poslovne usluge "Neksan" D.O.O. Nikšić, ulog (novčani i nenovčani) 7.809.005 EUR (sedam miliona osam stotina devet hiljada i pet evra), udio 100%; (Prenosilac udjela)

### mijenja se, i nova vlasnička struktura uređuje se na sljedeći način:

- Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat, ulog (novčani i nenovčani) 7.809.005 EUR (sedam miliona osam stotina devet hiljada i pet evra), udio 100%; (Sticalac udjela)

## Član 5.

Kupoprodajna cijena za Udio je ugovorena u Osnovnom Ugovoru, a za potrebe plaćanja takse

Subject matter of this Agreement is transfer of the Share from the Share Transferor to the Share Acquirer.

Upon effectuated transfer of the Share, the new shareholding structure of the Company will be formed, whereby the sole shareholder of the Company with 100% share in the basic share capital of the Company will be the Share Acquirer.

## Article 2

On the date of conclusion of this Agreement, the Share Transferor transfers the Share to the Share Acquirer, who will acquire 100% share in the basic share capital of the Company, which is equal to the contribution in the amount of EUR 7,809,005 (seven million eight hundred nine thousand and five euros).

## Article 3

The Share Acquirer, on the date of conclusion of this Agreement, accepts the founding share and the founding rights and obligations transferred to it by this Agreement, and which are determined by the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company.

## Article 4

By this Agreement the shareholding structure determined by the Articles of Association of the Company, dated 06 June 2022 is changed and the new shareholding structure is determined in accordance with applicable law.

### Previous shareholding structure:

- Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i poslovne usluge "Neksan" D.O.O. Nikšić, contribution (monetary and in-kind) EUR 7,809,005 (seven million eight hundred nine thousand and five euros), share 100%; (Share Transferor)

### is hereby changed, so that the new shareholding structure is as follows:

- Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat, contribution (monetary and in-kind) EUR 7,809,005 (seven million eight hundred nine thousand and five euros), share 100%; (Share Acquirer)

## Article 5

Purchase price for the Share has been agreed and determined in the Main Agreement, and for the

za ovjeru ovog Ugovora smatraće se da će se naplatiti najviša taksa.

#### Član 6.

Prijava za registraciju prenosa prava svojine na Udjelu sa Prenosioca udjela na Sticaoca udjela će biti podnijeta CRPS-u, u zakonskom roku nakon potpisivanja i ovjere ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana zaključenja, odnosno ovjere, a prema trećim licima od dana upisa promjene u CRPS.

Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, Prodavac je saglasan da se Kupac može registrovati kao vlasnik Udjela u Društvu kod CRPS-a, bez obzira na to što još uvek nije platio kupoprodajnu cenu za kupovinu Udjela.

#### Član 7.

Odredbe Osnovnog Ugovora će dopunjavati ovaj Ugovor, ali za potrebe prenosa Udela sa Prodavca na Kupca, Strane izjavljuju da su ispunjeni svi uslovi za predmetni prenos i da se prenos može izvršiti.


Ovaj Ugovor je pripremljen i potpisan na crnogorskom i engleskom jeziku. U slučaju bilo kakve nesaglasnosti između ove dve verzije, merodavan će biti isključivo tekst na crnogorskom jeziku.


Ovaj Ugovor je zaključen u 4 (četiri) identična primerka, po jedan za svaku Stranu, jedan za registraciju pred Centralnim registrom privrednih subjekata Crne Gore i jedan za potrebe overe.

#### Za Prenosioca udjela / For the Share Transferor

Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i poslovne usluge

Nikšić

  
Branko Rudović  
izvršni direktor / executive director



purpose of payment of fee for notarization of this Agreement, the highest fee shall be paid.

#### Article 6

Application for registration of transfer of ownership right on the Share from the Share Transferor to the Share Acquirer shall be submitted to the CRBE within the legally prescribed term upon signing and notarization of this Agreement.

This Agreement produces legal effects as of the moment of conclusion, i.e. notarization, whereby towards the third parties it will be effective as of the moment of registration with CRBE.

For the avoidance of any doubt, the Seller agrees that the Buyer may register itself as the owner of the Share in the Company before the CRBE, regardless of the fact that it did not pay the purchase price yet.

#### Article 7


Provisions of the Main Agreement will supplement this Agreement, but for the purpose of transfer of the Share from the Seller to the Purchaser, the Parties confirm that all conditions for the respective transfer have been fulfilled and that the transfer may be executed.


This Agreement is drafted and signed in Montenegrin and English language. In case of any discrepancy between these two versions, the text in the Montenegrin language shall be applicable.

This Agreement is cocluded in 4 (four) identical counterparts, 1 (one) for each Party, 1 (one) for registration with the Central Registry of Business Entities of Montenegro and 1 (one) for notarization purposes.

#### Za Sticaoca udjela / For the Share Acquirer

Društvo sa Ograničenom Odgovornošću  
Noblewood Group Tivat

  
Alexander Matolyevich Mechetin  
izvršni direktor / executive director



POTVRDA O OVJERI POTPISA

Notar Nataša Janjušević, Nikšić, Ul. Novice Cerovića br. 10,

Potvrđuje da su:

Rudović Brank

29. 07. 2019. godine, a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih-subjekata Uprave prihoda i carina od 28. 07. 2022. (dvadeset osmi jul dvije hiljade dvadeset druge) godine i

Mechetin Alexander Anatolyevich, o

24. 11. 2020. (dvadeset četvrti novembar dvije hiljade dvadesete), a ovlaštenje za zastupanje uvidom u Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina, SVOJERUČNO POTPISALI PREDNJU ISPRAVU „Ugovor o prenosu udjela“, sačinjen na crnogorskom i engleskom jeziku.

U sastavljanju ovog notarskog akta prisustvuje ovlašćeni sudski tumač za Engleski jezik: gospođa Raičević Oksana,

Sudski tumač je stranki pročitala i prevela prednju ispravu, nakon čega stranka izjavljuje da je razumjela sadržaj dokumenta, da se saglašava sa istim i da ova isprava predstavlja njegovu slobodno izraženu volju, što prisutna tumač potvrđuje svojim potpisom na ovoj ispravi.

Identitet tumača sam utvrdila uvidom li Nikšić, dana 01. 02. 2022. (prvi februar dvije hiljade dvadeset druge) godine, a svojstvo sudskog tumača za engleski jezik uvidom u original Rješenje Ministarstva pravde Crne Gore broj UPI-05-109/22-570-1 od 11. 05. 2022. godine.

Oksana Raičević  
sudski tumač Raičević Oksana



OV. br. 2760/2022

U Nikšiću, dana 01. 08. 2022. godine, u 12,15 časova.

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od 25,41 (dvadeset pet i 41/100) Eura.

Notar  
Nataša Janjušević



S obzirom da su dana 01. avgusta 2022. godine privredno društvo Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i poslovne usluge "Neksan" D.O.O. Nikšić, sa registrovanim sedištem na adresi: Vuka Karadžića bb, Nikšić, registracioni broj: 50083651 (u svojstvu prodavca) i privredno društvo Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mangolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 (u svojstvu kupca) zaključili Ugovor o kupoprodaji udela kojim je Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat kupio 100% vlasničkog udela u osnovnom kapitalu privredno društvo „Noblewood Adriatic“ DOO Nikšić društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora, registracioni broj: 51039854 („Društvo“)

Sada, stoga, u nameri da registruje svoje pravo svojine na 100% udela u osnovnom kapitalu Društva,

privredno društvo **Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**, sa registrovanim sedištem na adresi: Trg Mañgolija, zgrada 2b, apartman 4, Tivat, registracioni broj: 51039194 (u daljem tekstu: „*Vlastodavac*“) koje zastupa izvršni direktor Alexander Anatolyevich Mechetin daje ovo

#### PUNOMOĆJE

kojim

ovlašćuje:

advokata **Danila Radulovića iz Podgorice**

iz advokatske kancelarije Danilo Radulović, sa sjedištem kancelarije na adresi Moskovska 111, I-34, (zgrada Maxim), 81000 Podgorica

da kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata Crne Gore (dalje: „*CRPS*“) zastupa Vlastodavca u postupku registracije Vlastodavca kao jedinog vlasnika 100% udela u osnovnom kapitalu Društva, kao i da izvrši registraciju

Whereas on 01 August 2022 company Društvo za Proizvodnju, Unutrašnju i Spoljnu Trgovinu i Poslovne Usluge "Neksan" D.O.O. Nikšić, with its registered seat at the address: Vuka Karadžića bb, Nikšić, registration number: 50083651 (in the capacity of the seller) and company Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (in the capacity of the buyer) concluded the Share Purchase Agreement, by which Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat acquired 100% shareholding interest in the basic share capital of the company "*Noblewood Adriatic*" DOO Nikšić a limited liability company incorporated and existing under the laws of Montenegro, with its registered seat at address Vuka Karadžića bb, Nikšić, Montenegro, registration number: 51039854 (the "*Company*");

Now, therefore, for the purpose of registration of its ownership right on 100% share in the basic share capital of the Company,

company **Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat**, with its registered seat at the address: Trg Mangolija, building 2b, apartment 4, Tivat, registration number: 51039194 (hereinafter: the "*Principal*") represented by executive director Alexander Anatolyevich Mechetin issues this

#### POWER OF ATTORNEY

by which

authorizes:

attorney at law **Danilo Radulovic, from Podgorica**

from Danilo Radulovic law office, with the registered seat at address Moskovska 111, I-34 (building Maxim), 81000 Podgorica

to represent the Principal before the Central Registry of Business Entities of Montenegro (hereinafter: "*CRBE*") in the process of registration of the Principal as the sole owner of 100% share in the basic share capital of the Company, as well as to register:

- izmenjenog Statuta Društva;
- izmenjene adrese za prijem elektronske pošte Društva.

Advokat Danilo Radulović je naročito ovlašćen da:

- potpiše i podnese CRPS-u registracionu prijavu promjene podataka o Društvu, tj. da registruje sve napred navedene promene,
- preuzme od CRPS-a rešenje i/ili bilo koji drugi dokument donet u odnosnom postupku,
- uloži redovne i vanredne pravne lekove u odnosnom postupku,
- zastupa Vlastodavca pred bilo kojim i svim drugim organima u cilju sprovođenja prenosa vlasništva nad 100% udela u Društvu.

U predmetnim postupcima advokata Danila Radulovića može zameniti svaki od pripravnika koji rade kod advokata Danila Radulovića. U slučaju potrebe, ovo punomoćje se može i na drugog preneti.

Važenje ovog punomoćja je vremenski ograničeno, i ono će važiti do 01. oktobra 2022. godine.

Dana 01. avgusta 2022. godine.

- Amended Articles of Association of the Company;
- Changed e-mail address of the Company.

Danilo Radulovic attorney at law is in particular authorized:


- to sign and submit to the CRBE registration application for the change of above listed information related to the Company;
- take over from the CRBE decision and/or any other document issued in the respective procedure;
- to file all regular and extraordinary legal remedies in the said procedure;
- to represent the Principal towards all other public authorities for the purpose of execution of transfer of ownership over 100% share in the Company.


In the respective process Danilo Radulovic attorney at law may be replaced by any of the lawyers working with Danilo Radulovic. If needed, this power of attorney may be assigned to another person.

Applicability of this power of attorney is limited in time and it will be valid until 01 October 2022.

On 01 August 2022.

**Za Vlastodavca / For the Principal**  
**Društvo sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat**

  
 Alexander Anatolyevich Mechtinov  
 izvršni direktor / executive director



POTVRDA O OVJERI POTPISA

Notar Nataša Janjušević, Nikšić, Ul. Novice Cerovića br. 10,

Potvrđuje da je:

Mechetin Alexander Anatoljevich,

ss  
ss  
ič  
2

uvidom u izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Uprave prihoda i carina,  
SVOJERUČNO POTPISAO PREDNJU ISPRAVU.

U sastavljanju ovog notarskog akta prisustvovala ovlašćeni sudski tumač za ruski i engleski jezik  
gospođa Raičević Oksana,

šezdeset sedme) godine, koja potvrđuje da je iz neposredne komunikacije utvrdila da stranka  
Mechetin Alexander Anatoljevich vlada engleskim jezikom.


Sudski tumač je stranki pročitala i prevela prednju ispravu, nakon čega stranka izjavljuje da je  
razumjela sadržaj dokumenta, da se saglašava sa istim i da ova isprava predstavlja njegovu  
slobodno izraženu volju, što prisutna tumač potvrđuje svojim potpisom na ovoj ispravi.

Identitet tumača

Nikšić, dana 01.

tumača za ukrajinski jezik uvidom u original Rješenje Ministarstva pravde Crne Gore broj  
UPI-05-109/22-570-1 od 11. 05. 2022. godine.

*Raičević*  
Oksana  
Raičević  
sudski tumač Raičević Oksana



OV. br. 2759/2022

U Nikšiću, dana 01. 08. 2022. godine, u 12,10 časova.

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od 19,36 (devetnaest i  
36/100) Eura.

Notar

*Nataša Janjušević*  
Nataša Janjušević



## PUNOMOĆJE

kojim

privredno društvo „*Noblewood Adriatic*“ *DOO Nikšić* društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano i postojeće u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registrovanim sedištem na adresi Vuka Karadžića bb, Nikšić, Crna Gora, registracioni broj: 51039854 (u daljem tekstu: „*Društvo*“ ili „*Vlastodavac*“), koje zastupa izvršni direktor Petr Milkin

ovlašćuje:

**advokata Danila Radulovića iz Podgorice**

iz advokatske kancelarije Danilo Radulović, sa sjedištem kancelarije na adresi Moskovska 111, I-34, (zgrada Maxim), 81000 Podgorica

da kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata Crne Gore (dalje: „*CRPS*“) zastupa Vlastodavca u postupku registracije promjene trenutno registrovanih podataka o Vlastodavcu, uključujući naročito ali se ne ograničavajući na registraciju:

- promjene osnivača Društva odnosno brisanja trenutno upisanog osnivača (i jedinog člana) Društvo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i poslovne usluge „Neksan“ D.O.O. Nikšić (registracioni broj: 50083651), i registraciju Društva sa ograničenom odgovornošću Noblewood Group Tivat (registracioni broj: 51039194) kao novog jedinog člana Društva;
- izmenjenog Statuta Društva;
- izmenjene adrese za prijem elektronske pošte Društva.

Advokat Danilo Radulović je naročito ovlašćen da potpiše i podnese CRPS-u registracionu prijavu promjene podataka o Društvu, preuzme od CRPS-a rešenje i/ili bilo koji drugi dokument donet u odnosnom postupku, kao i da uloži redovne i vanredne pravne lekove u odnosnom postupku.

## POWER OF ATTORNEY

by which

company „*Noblewood Adriatic*“ *DOO Nikšić* a limited liability company incorporated and existing under the laws of Montenegro, with its registered seat at address Vuka Karadžića bb, Nikšić, Montenegro, registration number: 51039854 (hereinafter: the „*Company*“ or the „*Principal*“), represented herein by executive director Petr Milkin

authorizes:

**attorney at law Danilo Radulovic, from Podgorica**

from Danilo Radulovic law office, with the registered seat at address Moskovska 111, I-34 (building Maxim), 81000 Podgorica

to represent the Principal before the Central Registry of Business Entities of Montenegro (hereinafter: „*CRBE*“) in the process of registration of change of currently registered information related to the Principal, including in particular but without limitation the registration of:

- Change of founder of the Company, i.e. deletion of currently registered founder (and the sole shareholder) Društvo za Proizvodnju, Unutrašnju i Spoljnu Trgovinu i Poslovne Usluge „Neksan“ D.O.O. Nikšić (registration number: 50083651) and registration of Društvo sa Ograničenom Odgovornošću Noblewood Group Tivat (registration number: 51039194) as the new sole shareholder of the Company;
- Amended Articles of Association of the Company;
- Changed e-mail address of the Company.

Danilo Radulovic attorney at law is in particular authorized to sign and submit to the CRBE registration application for the change of above listed information related to the Company, take over from the CRBE decision and/or any other document issued in the respective procedure, as well as to file all regular and extraordinary legal remedies in the said procedure.



U predmetnim postupcima advokata Danila Radulovića može zameniti svaki od pripravnika koji rade kod advokata Danila Radulovića. U slučaju potrebe, ovo punomoćje se može i na drugog preneti.

Važenje ovog punomoćja je vremenski ograničeno, i ono će važiti do 01. oktobra 2022. godine.


Dana 01. avgusta 2022. godine.


In the respective process Danilo Radulovic attorney at law may be replaced by any of the lawyers working with Danilo Radulovic. If needed, this power of attorney may be assigned to another person.

Applicability of this power of attorney is limited in time and it will be valid until 01 October 2022.

On 01 August 2022.

**Za Vlastodavca / For the Principal**  
**„Noblewood Adriatic“ DOO Nikšić**

  
\_\_\_\_\_  
**Petr Milkin DOO**  
izvršni direktor / executive director



POTVRDA O OVJERI POTPISA

Notar Nataša Janjušević, Nikšić, Ul. Novice Cerovića br. 10,

Potvrđuje da je:

Milkin Petr,

Uprave prihoda i carina,  
SVOJERUČNO POTPISAO PREDNJU ISPRAVU.

U sastavljanju ovog notarskog akta prisustvuje ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik  
gospođa Raičević Oksana,

Sudski tumač je strani prečita i preveo prednju ispravu, nakon čega stranka izjavljuje da je razumjela sadržaj dokumenta, da se saglašava sa istim i da ova isprava predstavlja njegovu slobodno izraženu volju, što prisutna tumač potvrđuje svojim potpisom na ovoj ispravi.

tumača za engleski jezik uvidom u original Rješenje Ministarstva pravde Crne Gore broj  
UPI-05-109/22-570-1 od 11. 05. 2022. godine.

*Oksana Raičević*  
sudski tumač Raičević Oksana



OV. br. 2759/2022

U Nikšiću, dana 01. 08. 2022. godine, u 12,10 časova.

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od 19,36 (devetnaest i 36/100) Eura.

Notar

*Nataša Janjušević*  
Nataša Janjušević

